

Xitsonga

Ntlawa wa

3c

# Mandza ya Mbhimbhi yo kayivela



Lawrence Sizwe Buda



### **Mimpfumawulo (mpfuxeto)**

mb, ng, pf, sw, hl, n'w, ny, dy, nh, rh, ndz, kh, kw, nk, ns, ts, nk, ns, ts, nk, ns, ts

### **Mpfumawulo (wuntshwa)**

**mbh** (Mbhimbhi, mbhaha, mimbhaha, tintombhi, tshembha, tshembheka)

### **Marito mo titoloveta (mpfuxeto)**

lontshwa, timpapa

### **Marito mo titoloveta (mantshwa)**

tintombhi

mbyana

**Mandza ya Mbhimbhi yo kayivela**

**Xitsonga**

**Ntlawa wa: 3C**

ISBN: 978-1-77981-342-8

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mutsari: Lawrence Sizwe Buda

Muhundzuluxeri: Vutivi Shirinda

Muendli wa swifaniso: Jesse Pietersen

Nkhaviso na mpapfarhuto: Rock Bottom Graphic & Design

Nkandzijiso wo sungula ku kandzijisa 2023.

# Mandza ya Mbhimbhi yo kayivela



**Lawrence Sizwe Buda**

Mbhimbhi a ku ri mbhaha wo saseka.  
A tshama epurasini lerikulu na tintombhi ta  
yena tinharhu.

Mimbhaha ya laha purasini a yi tshikela  
mandza masiku hinkwawo.





Mbhimbhi u tshikerile mandza lamakulu na ku va kahle swinene.

Kambe mandza ya Mbhimbhi se a ya sungula ku nyamalala.

Mbhimbhi a hlundzukile swinene hikokwalaho ka mandza ya yena lawa a ya kayivelaka.

“Xana mandza ya mina ya nyamalala ya ya kwihi?” a ti vutisa.





Mbhimbhi u tekile goza ra ku tumbela na ku langutisa leswaku ku nga va ku ri karhi ku humelela yini hi mandza ya yena.

“Ndzi ta ri khoma khamba ra mandza,” a swi anakanya a ri yexe.

Mbhimbhi u avelanini na tintombhi ta yena hi ta kungu ra yena, na vona va pfumela ku n'wi pfuna.

“Loko dyambu ripela, hi ta yima hi tumbela na ku vona leswaku i mani a tekaka mandza ya mina,” ku vula Mbhimbhi.







Mbhimbhi u tshikerile mandza ya yena.  
Kutani a hahela eka nsinya wa le kusuhi ku  
ya yima kona.

Tintombhi ta yena tinharhu na tona ti yi le  
ekutumbeleni.

Mbhimbhi a tshembha leswaku khamba va ta  
ri khoma.

Mimbhaha yi tshamile hi kurhula na ku lehisa mbilu.

Ensinyeni, Mbhimbhi u langutile na ku yima.

Kutani Mbhimbhi a vona Sibi, mbyana ya le purasini. Sibi a ri lontshwa epurasini.





Sibi u valangile ku fikela a kuma xisaka xa Mbhimbhi.

U nuhetile mandza ya Mbhimbhi. A susumeta tandza rin'we hi nenge wa yena. Kutani a pfula nomo wa yena ku va a ta teka tandza.

Hi xitshuketani, Mbhimbhi a jatama.

“Yalawo i mandza ya MINA!” a nkekela hi ku hlundzuka. “U NGA teki mandza ya mina, Sibi!”

Tintombhi ta Mbhimbhi na tona ti tsutsumela Sibi.

Mimbhaha hinkwayo yi nkekela yi rhasa, yi ri karhi yi hahahaha na ku bananisa timpapa yi rhendzela Sibi, ku kondza a tsutsuma!





Ku sukela siku rero, Mbhimbhi u tshikerile mandza ya yena a ri na kurhula emoyeni.

Na Sibi u vile na matikhomelo ya kahle na ku tshembheka. A nga ha ringetanga ku teka mandza nakambe!





## Readers

### Ntlawa wa 1-2

- Xilamulana xa kahle
- A ku na mati
- Pfumi na Bobo
- Vuxa wa swikota ku basisa
- Switwari
- Vaboti vo pfuna
- Nyoka exivaleni!
- Xana xi nga haha?
- Dyambu na mpfula!
- Vun-we na Vutivi
- Misisi yikulu
- Ndzalama wa hlamala!
- Tatana u ta vuya rini?
- Chuchekani na pume
- A hi hlayseni mati
- Jazi ro hundzuriwa
- Va le purasini
- Ndavi u lava ku penda
- Ndzilo!
- Vutshila wa gingirika!

### Ntlawa wa 3

- Vanghana eka maxelo hinkwawo!
- Vanhwanyana na mbuti
- A ndzi tsakeli matsavu!
- Va na na vukheta, Khatisa
- Khavisani u vavisekile
- Tintangu tintshwa ta Kwetsimani
- Tsakeriwa loyi a tsakeke!
- Mukapu wo nandziha
- Mati hinkwako!
- Xibelani xa Kulani
- Rhoko yo saseka
- N'wamapurasi Endlani na minkawu
- Nkwangulatio wa Nhlangano
- Moli na tikhirikete
- Vukahle u khoma khamba!
- Masingita ya timbewu
- Vuvabyi bya tinguluve
- Maqhingha ya Monyai
- Ku navela ka Rifumo ku humelela
- Mandza ya Mbhimbhi yo kajivela
- Ku dyondza hi ta machela
- Ku pfuna kokwana va hola
- Miehleketo ya Ntiyiso ya kahle
- Maendlelo ya VaVhenda
- Mangalani na Xalati
- Ku ringa swakudya swa Xivhenda
- Muhluri u kota ku hlaya nkarhi
- Mutlangi wa le henhla
- Ximilana xo horisa
- Bolo leyi nga lahleka
- Riendzo ro ya entangeni wa swiharhi

### Ntlawa wa 4-5

- Ngwenya ya makwanga
- Xingwavila xa nsuku
- Tinyiko
- Lulama u tshama na rihanyo lerinene!
- Soweto
- Tinyoxi
- Xana i xihatla xa yini, Dzuniso?
- Hitekani u twa ku vava ekhwirini
- Tinxaka ta vutleketli
- Ku rihiseta ka tinkuzi
- Nhwanyana wo thariha
- Swi kulu eka mind!
- Masungulo mantshwa
- Vafana vo thariha
- Muphasi wa tihlampfi
- Nkelunkelu
- Mukhuhlwana
- Nghozi exirhapeni xa Kokwana
- N'warikolwani, wa nhenha!
- Ntanghu yo Saseka
- Norho wa Rilaveta

**ZENEX**  
FOUNDATION

  
**MOLTENO**  
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY  
EST. 1974



Ulwazi Lwethu i phurojeke leyi nga simekiwa na ku nyikiwa mpfuno wa swa timali hi Zenex Foundation ku va yi hlulukisa nongonoko wa matsalwa ya ku hlaya na switirhisiwa swa nseketelo wa vadyondzisi leswi swi nga olova hi ku tirhisa tindzimi ta laha Afrika. Phurojeke leyi yi kongomisiwile eka ku dyondzisa na ku seketela vadyondzi eka Dyondzo ya Masungulo ku va va hlulukisa tindzimi ta vona ta le kaya ta ku hlaya na ku twisisa. Matsalwa yo hlaya ya tsariwile ro sungula hi tindzimi ta kaye ta Afrika hi ku tirhisana na Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, na Saide. Switirhisiwa hinkwaswo swi hlulukisiwa tanihi “Switirhisiwa swa Dyondzo leswi nga Pfuleka” kumbe “Open Education resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:  
[ulwazilwethu.org.za](http://ulwazilwethu.org.za)



Creative Commons Attribution-  
NonCommercial-NoDerivatives  
(CC BY-NC-ND) 4.0  
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

